

ĐEŽ

NARODNO PRIZNANJE

I rudari,
i metalci,
tehničari,
i kožarci,
hemičari,
arsenalci,
i brodari,
i ranžirci,
kabelari,
građevinci,
i poštari,
i mašinci,
i ostali —
svi su dali
trud, elan i znanje,
i sad njima,
najboljima,
stize i priznanje.



POSLJE SUĐENJA U ZAGREBU



— Određeni ste da vršite diverzije i atentate u Jugoslaviji!

Razočarenje



— Uf, osudiše nam u Zagrebu onih 300.000 pobunjenika!

Vatikanski sindikati



Pretsjednik vladinih sindikata: Naš program je jasan. Priznaćemo svaki štrajk uperen protiv industrijalaca, ali ne i protiv vlasti... Samo, imajte na umu da su industrijalci u vlasti. („Don Bazilio“, Rim)

U Francuskoj je pojeftinio život

Nasuprot neopravdanoj optužbi ljevičarske štampe, francuski ministar finansija konstatiše da je život u Francuskoj sada jeftiniji nego ikad ranije.

— Istina je, doduše, da su cijene životnim namirnicama nešto skočile, oko 50%, — izjavio je ministar finansija — ali je zato cijena radnoj snazi pala za oko 60%. Prema tome je u Francuskoj ljudski život postao jeftiniji za 10%. To zahvaljujemo Maršalovoj pomoći, čije blagodeti još ni izdaleka nisu iscrpljene.

Reče i dade ostavku!

Sitne VIJESTI

TEŽAK SUDAR

Austrijski ministar trgovine i obnove doživio je prije nekoliko dana sudar automobila. Auto, kojim se ministar vozio, a koji je austrijske proizvodnje, bio je zakačen na putu „maršalizacije“ od jednih američkih kola. Gospodin ministar je ostao, hvala bogu, živ i zdrav, dok su njegova kola pretvorena u staro gvožđe.

OPŠTI PAD

Od dolaska na vlast Marijeve vlade cijene namirnicama skočile su za 50%. U isto vrijeme cijena Marijeve vladi toliko je padla da je on morao da podnese ostavku.

NEPOŽELJNI I POŽELJNI

Američke vlasti su odbile da izdaju vizu za ulazak u SAD kenterberiskom dekanu Hjulitu Džensonu. Kao motivacija odbijanja navodi se da bi dekan mogao da govoriti pozitivno o Sovjetskom Savezu.

Istovremeno se javlja da je britanskom fašističkom „fireru“ Mosliju dozvoljen ulazak u SAD, pošto su vlasti za njega sigurne da ima istovjetno gledište s američkim vladajućim krugovima.

LIČNOST OD POVJERENJA

Brining, koji je bio kancelar niemačkog rajha prije dolaska Hitlera, ponovo će postaviti svoju kandidaturu za pretsjednika Njemačke. Zapadne okupacione vlasti odobrile su ovu kandidaturu, pošto smatraju da je Brining najpogodnija ličnost za prethodnika hitlerizma.

ZASLUŽNI LJUDI

Italijanska vlasta odlikovala je niz vojnih ličnosti koje su se borile na istočnom frontu. Vlada se izvinjava što na ovom spisku nije i Musolini, ali se nuda da će idućeg puta ova nepravda biti otklonjena.

MALA GEOGRAFIJA

Grčka

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Grčka je „najzapadnija“ država na Balkanu i leži na obali Sredozemnog Mora, prekoputa Arapske legije i nešto ovamo od srednjeg vijeka.

ISTORIJA

U staro, takozvano antičko doba, bila je Grčka veoma napredna država, ali je došla pod tuđu vladavinu, pa je to stanje ostalo do današnjeg dana.

GLAVNI GRAD

Glavni grad, Atina, obiluje umjetničkim starinama. Tu je Akropol, gdje se fotografiju turist i strijeljaju demokrate, zatim Panteon, okružen pitomim baštama i tihim vješalima, dalje, Zevos hram, bogat klasičnom ornamentikom i monarhofašističkim ranjenicima.

Atina obiluje lijepim bulevarima i trgovima, na kojima se nalaze razna nadlešta kao što su žandarmeriske stанице, ministarstvo policije, kasarne bataljona bezbjednosti, ured za provokacije, odnosno informacije i druge neoklasične kulturne ustanove. Samo ministarstvo spoljnih poslova nije tu. Ono se nalazi malo podalje, u Vašingtonu.

VOJNA SITUACIJA

Grčka monarhija se nalazi u ratnom stanju sa grčkim narodom. Zasada je ratna sreća veoma promjenljiva: čas Markos pobjeđuje, čas monarhija gubi.

KULTURA

U Atini ima mnogo knjižara sa raznim luksuznim izdanjima biblija, „Majn kampfa“, Trumanovih izjave i Gebelsovih proglašenja. Pozorišta su uvijek prepuna — zasada, hitoskih vojnika (koji tamo i stanuju).

Grčki narod mnogo poštova svoje zasluzne državnike i kulturne radnike. Narod će odati zaslужeno priznanje i Caldarišu, Zervasu, Grejdiju i drugim grčkim „kulurtregerima“.

NAPOMENA

Putnici za Grčku, ne zaboravite da se obratite za vizu američkom konzulatu.



Pariske krajcarice-dolarice



— Da vidimo koji će ovoga puta da sastavi vladu!


Što je pravo — pravo je



— Kaži dragička! Znaš da će nam vratiti sva imanja do kojih smo došli kao nacisti.

— Pa i pravo je. To smo krvavo zaradili.

Statističke muke činovnika Luke



— Eh, oznoj! me ovo oranje — ne mogu da ih stignem!

BODRAC OFLAAN EBLU

UVAZDUHU iznad moje glave zapepršala je tkana o kojoj sanjam. Pruzila sam ruku i dohvatali sletjeli metar nježnoga flanela „krem“ boje, sa crnim „tufnicama“. Jasno mi je bilo da u tom trenutku ipak ne sanjam i da taj lijepi flanel ne pada s neba. Ipak, neko sujevрniji video bi tu „promisao“, i s pravom bi se nadao da mu na idućem koraku padne „otuda“ — cijela haljina, naravno, malo duža, tako trideset santi-metara ispod koljena.

Pogledala sam gdje se nalazim. Na zgradi piše: Ministarstvo trgovine i snabdijevanja Srbije. Pa da, to je „nebo“ za tekstil. Ali koji to volšebnik pogoda kakav „dezen“ žele prolaznici, pa im ovako simbolično stavlja do značaja gdje ga još ima u velikome Beogradu?

Na ulicu je izletjela jedna žena i pružila ruku za flanel.

— Izvinite, ispustila sam... — Drugarice, — zamolih je ja — gdje se može kupiti ovakav flanel? Svud sam tražila...

Ona sleže ramenima:

— Ne znam. Sad će doći činovnici, pa pitajte.

I nehotice podoh za njom i popeh se na drugi sprat, gdje je spremala kancelariju.

— Imamo mi još jedan ljepši — reće ona i pokaza mi isti toliki komad „pepito“ flanela išpartanog crnim i tirkiz-zelenim linijama.


— Zašto je to tako isjećeno? — zapitah. — Sigurno uzorci?

KULTURNA USLUGA



— E, sada ne možete ništa da primijetite — promijenili smo čaršave!

MALI ĐOKICA PIŠE „JEŽU“



DOK su deda pajine žalopijke postale bapske pa nisu ni za ježa baba me pita je li đokice pa ko pobedi na toj olimpijadi a ja kažem englez bljuison a baba pita je l on trč ili skako a ja kažem nije ni trč ni skako nego sedeo u olimpijskom odboru i mlatio pare na olimpijske značke za svoj privatnosektorski džep a baba pita a kako prođoše naši a ja kažem osvetiše kosovo a turcima slabo pomaže zulum u futbolu a što se tiče švedske u njijom timu igro je i dvanaest igrač i to jedan englez koji se ko sudija pravio englez kad je nešto u našu korist a oni švedani imali su opasne bekove što se zovu ali i međutim i čim naši dođu pred gol spiker javlja da su iskršli ali ili međutim i pokvarili šansu a naš gubijan koji nije gubijan nego dobijan toliko je bacio kladivo da je pogodio engleske funkcionere što su kobajagi zaboravili da spreme našu zastavu a jedino su naši biciklisti izgleda mislili da su za vreme trke skupili usput dosta poena pa ne moraju da prođu kroz cilj.

A kad već pomenimo mister bljuisona ima i kod nas neki čika što trguju sa živim spravama za pucanje i driblanje, samo se nisam informiso da li pleti iz slike i nikolić iz slobode što im je futbal profesija imaju i određene norme za pucanje i driblanje i koliko dobijaju za prekovremeni rad kad se utakmica na primer produži dva puta po petnes minutu.

Nema smisla što se priča o jednom čiki da je kobajagi materialista što je tražio šeset iljadarki ako klub osvoji prvo mesto jer kad ga on trenira ne može izbiti na čelo ni za sto godina i čika se naljutio i izjavio pošto se amateri nesportski drže što se tiče premija da će on iz ljubavi prema amaterskim načelima preći u profesionalce.

Kad počnemo o sportu teško se odvojiti od futbala pa moram da pomenem i nov izum u branjenju penala a to se izvodi na taj način što kapiten tima šapne nešto golmanu a golman stane na gol al ne zauzme običan stav da raširi ruke i gleda u igrača i loptu nego mu okrene leđa i namiguje na publiku a posle se samo sagne i izvadi loptu iz mreže a kao nagradu čika rupnik novator iz oseka dobio je tromesečni godišnji odmor.

Jedan moj poznanik iz mladi generacija gagan poletarac što ima šes godina broj na prste koliko ima lakoatletskih staza u beogradu jer njegov brat trči devet metara u sekundi a ja ga pitam zar može to d izračuna na prste a on kaže i to je mnogo a izgleda gagan ima dovoljno evidencije i na jednoj ruci jer se na mnogim terenima izvodi jedino takmičenje u pasenju, ne u pasiraju a dočini nabedeni sportisti imaju čiviluke na glavi i ne kažu ip ipura nego muuu.

Ima jedna dobra gimnastička sala al u njoj po dva sata vlada mrak pa se tek upali noćna svjetlost usred bela dana a on posetioci ne mogu d uganu nogu nego se vežbaju u sedenju i kočenju vrata jer je ova gimnastička sala kao i još neke pretvorena u bioskop i tamošnji gimnastičari mogu da gledaju u mraku francuski film izgubljeni raj.



KOD nas, u građevinsko preduzeće „Mistrija“, došao nov direktor.

— Zdravo! Gdje je moja kancelarija? — upitao je i pogledom preletio cijelu sobu.

Sto se tiće te naše sobe, ona je upravo sobetina, ili, još tačnije, sala. Neko uslužno priskoči i pokaza mu pisači sto u uglu:

— Izvol'te, onaj eto tam.

„Onaj eto tam“ ljepši je sto od ostalih, a na zgodnom mjestu — prava osmatračnica. Tako je volio prethodnik novog direktora: da sve vidi, da diše isti vazduh sa nama.

— Šta? — zaprapastio se direktor. — U zajedničkoj sobi? U subotu neka se zazida ovaj dio, u ponedjeljak hoću da imam zasebnu prostoriju.

U ponedjeljak — zid podignut. Stvorena nova soba i lijepo namještena. Direktor, zadovoljan, zavukao se u nju, gotovo ga nismo ni viđali tri mjeseca, a onda čusmo: smijenjen je, slabo se briňuo za radničko snabdijevanje.

I, jednog dana, došao njegov nasljednik.

— Šta? — zgranuo se. — Zasebna soba, zid između nas? Taman posla! Rušite taj zid?

— Ali...

— Odmah da se ruši! Zovite zidare i ovog časa neka počnu! Odmah, razumijete li?

A kad smo sjutradan došli u preduzeće, lijepo smo se pozaglavljivali na vratima od zaprešćenja: tamo, u sali, neviđeno čudo građevinarstva — do pola sobe zid, a druga polovina bez zida. Na poluzid se naslonio naš palir, pa se smješka.

— Ovako je, brate, najbolje — objašnjava. Za svačiji ukus: 'očeš zid — izvol'te u ovaj dio, iza zida! Nećeš zid, molim fino, i to imamo — izvol'te ovamo na ovaj brisan prostor!

I zid je tako ostao: do pola sobe. Spasli smo se, izgleda, onog: ruši — zidaj, pa ispotekar.


Mnogi ljudi dolaze u Vrnjačku Banju radi odmora a ne zbog liječenja.



— I vi ste došli da liječite stomak?

— Jok, ja sam došao da ga pokvarim...

ŠTA ČEKAS, ŠTA MISLIŠ



Kukuruzi već se beru...
Kontrahiraj, moj dilberu...

MIHAJLO STANKOVIC:

KOBAC

USTRI starčić, ko- da skrešem, pa kud puklo da puklo! Ni- ji po izgledu i sam ja kriv što sam takve prirode — što glasu potsjeća na ne umijem da kadim, nego volim da kre- državnog savjet- snem u oči, pa to ti je!

nika u penziji, ma — Kreš! — uzdahnu baba, pa promra- mlja za sebe: — Eh, s kim li se to druži?!

duboko klanjao, Kuću da osramoti!

čupnuo je brke Jadna žena željela je da se bar izbjegne neprijatni susret djece s prgavim i unaza- denim ocem i tastom. On jest da nikad nije imao tri čiste za politiku, ali kako se naloštrio — svašta može da bude.

ispod nosa i donio On je otisao, već je trebalo da počne zbor, a čerke i zeta još nema.

sudbonosnu odlu- — Možda su i zaboravili da je večeras kuću.

ku: — Ja ču da kresnem u lice, — tješila se stara.

pa će sve da se puši! Kad se sasivaju zborovi birača, neka svih čuju! Ko se ožeže a ne kaže društvu da je čorba vruća, nije pošten čovjek.

— Ama, Tošo — pogleda ga preko naočara njegova saputnica kroz život — ti se baš našao da krešeš! Nisi kresao kad je bilo vrijeme, a sad ćeš ovoj djeci da soliš parmet. Eh!

Na baba-Ružu pade mrk pogled:

— Šta: eh?! Uvijek si ti me- ne sputavala. Te zar da vadiš kestenje za druge, te sitan si ti, te kriva Drina, te nastra- daćeš... I kako sam proveo život? Kao baba! Takoreći, ni- kad mi ime u novinama nije

izšlo. Čitljivo valjda da čekam! Vala, do- sta sam ja sjedio skrštenih ruku — čet- deset godina sve neki obziri, te onda ne smiješ, te sada nemoj. Raduj se, baba ba- kuštaja, kad večeras stanem da krešem za snabdijevanje, kako ja umijem.

— Naopako, još ćeš da ispadneš reak- cionar, pa će omladina prst da upire u tebe. A ti se pravdaj: „Braćo, ja sam uvijek bio protiv, pa sam i danas...“ Nikad nisi oti- šao na konferenciju, veliš: „To je za mla- di svijet, prošlo je nas“, i sad: tup, s neba pa u rebara!

Ciča se razgoropadi:

— Ako nisam kumovao, ja sam kroz plot kad počne nešto da truli u Ritu, drž udri gledao. Ako ne idem na konferencije, idem na svijest frontovaca: aman, braćo, poma- na pijace. Dok ti čuvaš unučad, ja dje- džim. Naša djeca se izvuku i odu u kan- radne snage, kao da treba biti majstor za celarije, šta oni vide? — a mi da falimo pletikotaricu. Ama, ne prodaji bostandžiji one što prodaju buđav paradajz! Ima sve krastavaca! Zar tolike prije po pola dana

— Kud će šteta te na rđava kmeta. Tek kad počne nešto da truli u Ritu, drž udri cijepa, ali znam ja u koju nogu hramljem. Bila je suša četres pete, bila je suša četres šeste... A kakva li je to suša četres osme, kad nam voće i povrće dolazi uvelo i sparušeno? Zato, brate: reci bobu bob, a popu pop, a ne da okolišimo i pričamo u redovima: „Dječja nožica ovoli- šna, a hiljadarka za cipelice ovolika.“

Ciča-Toša predahnu, pogladi brke, pa opuči po raspodjeli. Pucaju sve konkretni primjeri, a baba-Ruža, šćućurena u jednom uglu, ne prediše. Sluša zabrinuto šta se sve desilo djedi u pijačno-bakalničkim šetnjama i sve strepi da mu kogod nije stao na žulj, jer onda niko živ ne ostade.

U toj i toj piljarnici rade sporo dozla- boga — po djedinim rječima izgleda da su se tu zaposlili ražalovani puževi i kor- njače. I još poslovođa pusti rogove i o- brecne se na mušteriju: „Kud hitaš? Nije ti krava na nogu stala!“ U toj i toj mlje- kari murdarluk, u drugoj dijeli mljeko kumovima — valjda se boje kumove kle- tve. U toj i toj kasapnici imaju jeksik- terazije, u tamonekoj bakalnici ujutru mrze na sebe, a po podne na cito svijet. Dodoše na red i ta i ta pekara, što daje gnjecav hljeb, i kafana što prodaje pivsku pjenu po cijeni piva, i pijaca što se otse- lila pa na kilometar-dva unaokolo ne mo- žeš, takoreći, da je pronađeš. Izređa sve što se, eto, zavjerili protiv potrošača. On ti zbode, mušterija ode, i nikem ništa.

Saibija daje, ali telal ne da! — po- diže svoj glas čiča-Toša, ukoliko je nje- gov glas bio za podizanje. — Zato treba kukolj trijeti gdje škripi podmazati, pa da svijet rasklinje koga je ranije kleo.

Osjetilo se da je starčić završio i u tom trenutku ču se upadica jednog njegovog vršnjaka:

— Alo, je li dijaca snabdjevena?

— Ne znam, proizvodaci još nisu

stigli.

— Ovaj strašni

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Sjutran dan mu je, takoreći,

prvi put u životu, izšlo ime

u novinama.

— Vala, Tošo, ti si svakoj tuci kobac!

— Svak se češe gdje ga svrbi — odreza Toša sjedajući. — A ja ako rekoh, ne posjekoh

Čovjek se uči dok je živ



„Jež“ čita „Ošišanog ježa“

IZ DAVNOG DOBA — PRIJE DESET GODINA

A KO se prelista 192 broj „Jež“, od 3. septembra 1938. godine, može se naslutiti šta se sve dešavalo u davno doba — prije deset ljeta.

Izgleda da su seljaci živjeli u velikom blagostanju, jer Radojica Čvorić-Seret kaže svojoj ženi Ilinki: „Kog ču đavola u selu, kad je šeniku pobjeđen Cvetko, i kad su zelenati uzeli šljivu na zeleno, a kukuruz pobratio grad.“

Kruševački špekulant Boško Vladičić i Dragutin Begenišić bavili su se sintetičkom, ili sitnotučajućom proizvodnjom. Kad se u drugim zemljama može da pravi od kopriva maslo, od masla i mlijeka vuna, od drveta benzin, od butera čelik, zašto oni da ne prave od strugotina i leblebije provoklasnu brazilijsku kafu, od istucane cigle leskovačku alevu papriku, od kafesca čokoladu, a od ugljena biber?

Svjetska situacija bila je u znaku Braninog epigrama:

„Puno vesti ovih dana, al' nijedna pouzdana, jer sve što se danas čuje, to se sutra demantuje.“ Bile su aktuelne poslovice:

„Kad se dvojica svađaju, ostaju prodači oružje.“ Ko drugom jamu kopa, taj ne kopa rov za bitku.

Ako zmiji ne stučeš glavu, oživjeće.

Ko prođe kroz sito i rešeto, taj je mek kao — kamen.

Iz gorkih ruku nije voće slatko.“

U to vrijeme govorkalo se uveliko o ratu, pa je postojala i ova filozofija: „Mir je, po mome mišljenju, ono što prethodi ratu.“ U finansijskim krugovima se izjavljivalo da ne vjeruju u opasnost rata.

Gdje je sreća — tu je i nesreća



— T... ča što nisam ptica, inače bi te koštalo 500 dinara!



— Ne, već pismom traži hitno — sto dolara.“

„Ošišani jež“ zvao je Jugoslaviju Meksikom i donosi slijedeću vijest iz Meksiko-Sitija:

„Jedan turista posjetio Meksiko i naivno zapitao:

— Kome pripadaju ovi rudnici?

— Britancima i Amerikancima odgovoreno mu je.

— Kome pripadaju železnice?

— Britancima i Amerikancima.

— A zemlja?

— Britancima, Amerikancima i Spancima.

— A tekstilne fabrike?

— Spancima i Francuzima.

— A metalna industrija?

— Nemcima.

— A banke?

— Amerikancima, Britancima, Francuzima, Nemcima i Spancima.

— Pa šta, dođavola, rade Meksikanci?

— E, oni stoje po čoškovima i viču: „Viva Meksiko!“

U to doba vodila se politika zaštite sitnih ulagača.

— Zašto ovaj čovjek čašćava, a dobio je samo ulog? — iščuđava se neko.

— Da, ali ne na Klasnoj lutriji, nego iz banke koja je pod zaštitom.

To je bila — premija nad premijom.

Zašto? — Zato!

■ Zašto je šef stanice u Budanovcima proglašen za velikog ljubitelja dekadnog sistema?

□ Zato što nikad „nema sitno“, i putnicima za kartu od 9 dinara sistematski uzima cijelu deseticu.

■ Zašto u seljačkoj radnoj zadrži „Jedinstvo“ u Kačarevu već tri godine leži neiskorišćeno preko 2.000 kola stajskog dubreta?

□ Zato što stajsko dubre, kao što mu i samo ime kaže, treba da leži u stajama, a ne da se razbacuje po poljima.

■ Zašto veliki broj ljudi koji je išao na odmor preko „Putnika“ nije dobio potreban smještaj, nego se vraćao ili lutao do drugog mesta?

□ Zato što „Putnik“ i nije preduzeće za smještaj, već za promet putnika i turista.

Nek ide radnja

U arhivama, i tu i tamo, radi se punom parom: treba eksperimentovati poštu.

„Br. 1470/48 MNO Svriljig Niški“... „Br. 1470/48 MNO Svriljig Niški“ — hitno piše službenik prvi, drugi, dvanaesti put, — na dvanaest koverata, svuda udara pečat „Gradevinsko preduzeće „Slavija“ Beograd“, lije-pi marke i trči na poštu.

A „Kooperativa“ u Bačkom Petrovcu ima u arhivi i pisaču mašinu. Ona veze: „Sreski savez zemljoradničkih zadruga Kosjerić“... „Sreski savez zemljoradničkih zadruga Kosjerić“ na desetak koverata. Lijepo se marke i trči se na poštu.

Tamo trče i službenik GNO-a Smederevo, sa 17 koverata na kojima piše od riječi do riječi isto „Okružni sud za okrug beogradski Beograd“, i službenik Okružnog suda za okrug beogradski, sa 12 koverata na kojima je lijepo nacifrana adresa „GNO — za matičara — Smederevo“.

A to trčanje nije zabadava. Eto posla i za fabrike koverata, i za pošte, i za arhive. A „posao“ bi se brzo reducirao kad bi troškovi udarili ove ekspeditore po džepu.

KAKO SE DIJELIO TEKSTIL

SRESKOM zadružnom savezu u Pljevljima nikako da stigne naručeni tekstil. A Nedeljko Ivić, zadužen po tom sektoru, skoknuo do Nikšića da vidi gdje je zapelo.

Stvorio se on, dakle, kod direktora tamošnjeg stovarišta tekstilne industrije, pa će iznebuha:

Kad negdje zapne...

KRATAK IZVJEŠTAJ SA PREGRAĐENOG FRONTA

Dnevna zapovijest ministra trgovine javlja da sva preduzeća

i nadležna vode borbu za poboljšanje ishrane izvršilaca plana.

Predviđenim osnivanjem menzi

bice oslobođene hiljade i hiljade domaćica zarobljenih u kujnama.

Istovremeno biće ugroženi rukovo-

vodioci preduzeća kojima je ishrana radnika posljednja rupa

na svirali.

SENTIMENTALNI DISTRIBUTERI

Namještenici službe radničkog snabdijevanja u Bosanskom Brodu veoma su sentimentalne prirode i ne mogu da gledaju kako se stoka kolje u njihovom gradu, već je šalju na klanicu u Doboju, a meso se željeznicom pažljivo i polako vraća u Brod. Prilikom ove šetnje meso se vrlo lijepo „ukrti“, pa mu vjerovatno zbog toga i cijena znatno skoči.

Međutim, ovi distributeri nisu našli na razumijevanje kod potrošača, pošto ovi nemaju sentimentalne stomake ni džepove, pa ne vole da jedu „krto“ meso, ni da trpe elastično povećavanje transportnih troškova.

MIJEŠALICA NA PLAŽI

Pomorsko građevinsko preduzeće iz Splita pokazuje naročitu brigu prema svojim mašinama. U tome je otišlo tako daleko da je jednoj mašini miješalici dodijelilo višemesečni odmor i kupanje u morskim talasima. Miješalica već nekoliko mjeseca uživa blagodeti ovog odmora i bezbrižno lješkari na morskoj obali ispod tvrdave u Herceg Novom. Prijatni talasi i svjež morski vazduh dosta su joj izmijenili splašnost, ali još u vijek se vidi da je to mašina miješalica. Sto se toga tiče, uprava preduzeća može da bude bez brige.

PRED OPŠTU SANDALIZACIJU


Obućarska zadruga u Zaječaru dobila je marta i juna mjeseca 1948 godine naloge da izradi 70 pari ženskih i 110 muških sandala — za ljetnu sezonu 1949. U nalozima, istina nije direktno navedeno da će korisnici ovih sandala biti određeni kroz petnaestak mjeseca, ali tako ispada, jer vrijedni zaječarski majstori zalud šalju izvještaj o sandalama. Glavnim savezu zanatskih zadruga u Beogradu. Valjda se neki službenik ukoliko čita te izvještaje, pravi gluv — kako bi idućeg ljeta mogao da izvrši sandalizaciju svih nogu.

Nerazumljivo



— Ja vam se čudim, prije, što se mučite. Što ih ne date da vam se izlegu u zadružnom inkubatoru?

Razlika



— Nemoj, čiko, da lomiš granje. Nije to više opštinsko nego komunalno.

LJETA SINDIKALNOG 1948

